



Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora
Up. br. 06/6-332/25-200-36/4
Bijelo Polje, 22.12.2025. godine

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora Opštine Bijelo Polje na osnovu člana 10 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje („Službeni list CG - Opštinski propisi”, br. 16/19, 25/19, 34/21, 6/22, 7/22, 31/22, 7/23, 11/23 i 23/25), člana 32 stav 1 i 3 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25, 092/25) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući u postupku za izdavanje građevinske dozvole pokrenutom po zahtjevu Begović Irfana iz Bijelog Polja, d o n o s i:

R J E Š E N J E

Izdaje se Begović Irfanu iz Bijelog Polja građevinska dozvola za izgradnju stambenog objekta, bruto površine osnove $P=64,30\text{m}^2$, spratnosti prizemlje i sprat (Pr+1), ukupne bruto površine objekta $P=119,30\text{m}^2$ (ukupna neto površina objekta je $P=94,70\text{m}^2$), na katastarskoj parceli br. 515/1 KO Rasovo, u zahvatu PUP-a Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG - opštinski propisi”, br. 7/14, 96/22).

Radove na izgradnji objekta izvesti u svemu prema glavnom projektu urađenom od strane „ARHING INŽENJERING” D.O.O. Bijelo Polje, ovjerenom elektronskim potpisom projektanta dana 04.11.2025. godine u vremenu 16:07:52 + 02'00'. Vodeći projektant koji rukovodi izradom glavnog projekta u cjelini je dr Rifat Alihodžić, dipl.ing.arh.

Investitor je dužan da građevinskom inspektoru prijavi početak građenja objekta najkasnije sedam dana prije početka građenja.

Investitor je dužan da na mjestu građenja objekta danom prijave početka građenja istakne tablu koja sadrži sljedeće podatke: broj i datum izdavanja građevinske dozvole, podatke o investitoru, projektantu, izvođaču radova, vodećem projektantu odnosno odgovornom projektantu koji rukovodi izradom glavnog projekta u cjelini, odgovornom inženjeru koji rukovodi građenjem i 3D vizuelizaciju objekta.

Investitor je dužan da građenje objekta započne u roku od dvije godine od dana izdavanja građevinske dozvole u suprotnom prestaje mu pravo građenja po izdatoj građevinskoj dozvoli.

Investitor je dužan da završi građenje objekta u roku od 5 godina od dana izdavanja građevinske dozvole.

U slučaju da investitor ne završi građenje objekta u roku od 5 godina od dana izdavanja građevinske dozvole ili obustavi radove duže od 30 dana, dužan je da gradilište zatvori i obezbijedi na način kojim će da obezbijedi nesmetani saobraćaj, bezbjednost lica, susjednih objekata i okoline i postavi neprozirne zaštitne ograde oko gradilišta.



Ako se u toku građenja objekta promijeni investitor, novi investitor dužan je da, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, nadležnom organu za izdavanje građevinske dozvole, podnese zahtjev za izmjenu građevinske dozvole na novog investitora.

Investitor je dužan da, prije početka korišćenja objekta, podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole najkasnije sedam dana od sačinjavanja izjave izvođača da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i glavnim projektom i da je podoban za upotrebu.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora Opštine Bijelo Polje obratio se Begović Irfan iz Bijelog Polja, zahtjevom br. 06-332/25-200 od 16.04.2025. godine, za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta na katastarskoj parceli br. 515/1 KO Rasovo.

Uz zahtjev je priložena i pribavljena sljedeća dokumentacija:

- Urbanističko-tehnički uslovi br. 06/5-332/24-657/2-221 od 01.10.2024. godine, izdati od Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora Opštine Bijelo Polje;
- Glavni projekat urađen od strane „ARHING INŽENJERING” D.O.O. Bijelo Polje, ovjeren elektronskim potpisom projektanta dana 04.11.2025. godine u vremenu 16:07:52 + 02'00';
- Idejno rješenje urađeno od strane „BUILDING BIRO” D.O.O. Bijelo Polje, ovjereno elektronskim potpisom projektanta dana 13.12.2024. godine u vremenu 10:22:04 + 01'00';
- Saglasnost glavnog gradskog arhitekta na idejno rješenje arhitektonskog projekta br. UP 17-332/24-110/3 od 17.12.2024. godine, izdata od Službe Glavnog gradskog arhitekta Opštine Bijelo Polje;
- Izjava projektanta „ARHING INŽENJERING” D.O.O. Bijelo Polje da je projekat urađen u skladu sa zakonom, idejnim rješenjem, posebnim propisima i pravilima struke i da se na osnovu njega može graditi objekat, ovjerena elektronskim potpisom dana 16.12.2025. godine u vremenu 10:02:03 + 01'00';
- Posjedovni list 450 - izvod, br. 105-919-11359/2025 od 16.12.2025. godine, za katastarsku parcelu br. 515/1 KO Rasovo, sopstvenik - posjednik Begović Mustafa u obimu prava 1/1, izdat od strane Uprave za nekretnine - Područna jedinica Bijelo Polje;
- Notarski ovjerena saglasnost za gradnju Uzz br. 618/24 od 06.12.2024. godine, kojom Begović Mustafa daje saglasnost Begović Irfanu da može izgraditi objekat na katastarskoj parceli br. 515/1 KO Rasovo;
- Notarski zapis Ugovora o zasnivanju prava službenosti Uzz br. 619/24 od 06.12.2024. godine u korist Begović Irfana preko cijelih katastarskih parcela br. 510/2 i 515/5 KO Rasovo;
- Saglasnost na glavni projekat hidrotehničkih instalacija vodovoda i kanalizacije br. 03-332/25-1740/2 od 17.11.2025. godine, izdata od D.O.O. VODOVOD „BISTRICA” Bijelo Polje;



-Uvjerenje da je investitor regulisao obaveze po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta br. 08-041/25-873/1 od 20.06.2025. godine, izdato od Uprave javnih prihoda Opštine Bijelo Polje;
-Polisa osiguranja od odgovornosti projektanta br. 6-51682 od 08.05.2025. godine, izdata od „UNIQA neživotno osiguranje” AD Podgorica.

Ovaj Sekretarijat razmotrio je podnešeni zahtjev sa priloženom i pribavljenom dokumentacijom i našao da je isti osnovan a ovo iz sljedećih razloga:

Članom 31 stav 1 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25, 092/25), propisano je da se objekat gradi na osnovu građevinske dozvole.

Članom 32 istog zakona propisana je nadležnost za izdavanje građevinske dozvole kao i da se „građevinska dozvola izdaje rješenjem”.

Članom 34 stav 2 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25, 092/25), propisano je da se građevinska dozvola za objekat porodične stambene zgrade izdaje na osnovu sljedeće dokumentacije: 1) glavnog projekta, ovjerenog u skladu sa ovim zakonom; 2) saglasnosti gradskog arhitekta na idejno rješenje i idejnog rješenja; 3) izjave projektanta da je projekat urađen u skladu sa zakonom, idejnim rješenjem, posebnim propisima i pravilima struke i da se na osnovu njega može graditi; 4) dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu (list nepokretnosti, ugovor o koncesiji, ugovor o zakupu, odluka o utvrđivanju javnog interesa, notarski ovjerena saglasnost ili izjava volje vlasnika zemljišta upisana u "G" listu lista nepokretnosti i drugi dokazi o pravu na građenje na zemljištu) ili dokaza o pravu građenja, odnosno drugom pravu na objektu; 5) dokaza o utvrđivanju obaveze plaćanja naknade za građenje propisane zakonom kojim se uređuje uređenje prostora; 6) saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih posebnim propisima; 7) dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta glavnog projekta.

Dokumentaciju iz člana 34 stav 2 tačka 4, 5 i 6 shodno članu 34 stav 3 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25, 092/25), pribavlja nadležni organ za izdavanje građevinske dozvole, po službenoj dužnosti.

Ako organi za tehničke uslove ne dostave dokumentaciju iz stava 2 tačka 4 i 6 ovog člana, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za njihovo dostavljanje, smatraće se da su saglasni sa glavnim projektom shodno članu 34 stav 5 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25, 092/25).

Građevinska dozvola shodno članu 35 stav 4 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25, 092/25) sadrži, naročito: podatke o podnosiocu zahtjeva, vodećem projektantu odnosno odgovornom projektantu koji rukovodi izradom glavnog projekta u cjelini; lokaciju; vrstu i namjenu objekta.

Shodno članu 35 stav 8 i 9 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25, 092/25), investitor je dužan da građenje objekta započne u roku od dvije godine od dana izdavanja građevinske dozvole. Ako investitor ne započne građenje u roku iz stava 8 ovog člana prestaje mu pravo građenja objekta po izdatoj građevinskoj dozvoli.

Investitor je dužan da u skladu sa članom 40 stav 1 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25, 092/25), građevinskom inspektoru prijavi početak građenja objekta najkasnije sedam dana prije početka građenja kao i da u skladu sa odredbom člana 37 stav 2 ovog zakona na mjestu izgradnje objekta istakne tablu koja sadrži podatke bliže opisane u stavu 4 dispozitiva ovog rješenja.

Članom 43 stav 4 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25, 092/25), propisano je: „Investitor je dužan da završi građenje objekta u roku od 5 godina od dana izdavanja građevinske dozvole”.

„U slučaju da investitor ne završi građenje objekta u roku iz člana 43 stav 4 ovog zakona ili obustavi radove duže od 30 dana, dužan je da gradilište zatvori i obezbijedi na način kojim će da obezbijedi nesmetani saobraćaj, bezbjednost lica, susjednih objekata i okoline i postavi neprozirne zaštitne ograde oko gradilišta” u skladu sa članom 49 stav 1 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25, 092/25).

Članom 44 stav 1 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25, 092/25), propisano je: „Ako se u toku građenja objekta promijeni investitor, novi investitor dužan je da, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, nadležnom organu za izdavanje građevinske dozvole, podnese zahtjev za izmjenu građevinske dozvole na novog investitora”.


Shodno članu 54 stav 3 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25, 092/25), investitor za porodičnu stambenu zgradu podnosi zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole najkasnije sedam dana od sačinjavanja izjave izvođača da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i glavnim projektom i da je podoban za upotrebu.

Ovaj Sekretarijat se shodno članu 34 stav 3 a u vezi sa stavom 2 tačka 6 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25, 092/25), zahtjevom br. 06/6-332-20/25-36/3 od 07.11.2025. godine, obratio CEDIS d.o.o. Podgorica za izdavanje saglasnosti i mišljenja na glavni projekat elektroinstalacija jake struje investitora Begović Irfana. Predmetni zahtjev je prema podacima iz dostavnice uručen CEDIS d.o.o. Podgorica dana 10.11.2025. godine. S obzirom da CEDIS d.o.o. Podgorica u zakonskom roku od 15 dana od dana prijema navedenog zahtjeva nije odgovorio na zahtjev ovog Sekretarijata broj gornji to se shodno članu 34 stav 5 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25, 092/25) smatra da su saglasni sa glavnim projektom.

Sa naprijed izloženog shodno članu 34 stav 2 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 019/25, 092/25), odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje u roku od 15 dana od prijema, preko ovog Sekretarijata.

Obradio
Zoran Kljajević



Dostavljeno:

- Begović Irfanu
- Urbanističko - građevinskom inspektoru
- Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
- u predmet



SEKRETAR
Haris Šahman

